،

،

= × 80 =

= × 10 =

= × 05 =

= × 05 =

= *80Hit Enter

= *10Hit Enter

= *5Hit Enter

= *5Hit Enter

،

QUENTITY: 04

SAMPLE QUALITY
DINNING TABLE WITH 6 CHAIR SOLID WOOD

• Set Include: Table- x 1 / Chairs- x 6
• Color: Brown
• Material (Table): Solid Wood
• Material (Chair): Solid Wood / Fabric
• Size (Table): H760mm x W1805mm x D1010mm
• Size (Chair): H975mm x W430mm x D480mm

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
ށ. ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ އަގު ހުށައަޅާ ފޯމް
IUL)283-BF/283/2022/23
(ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް:
ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތާއިބެހ
ވިޔަފާރީގެ ނަން
ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރ
އީމެއިލް އެޑްރެސް
ގުޅ ނެ ނަމްބަރ:
ހުށައަޅާ އަގާއިބެހ
ތަފްޞީލު ރ ޓް ޖުމްލަ
Dining Table with 6 chair each 04
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ:)
2. މުއްދަތު : .... ދުވަސް
މަތީގައި ވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ އަޅުގަނޑު / މިކުންފުނިން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މިބިޑްގައި ޞައްޙަނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާ
ނަމަ، މިބިޑް ބާޠިލް ވާނެކަން މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހ މާޢުލޫމާތު ކަރުދުާހން އަޅުގަނޑަށް / މިކުންފުންޏަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.
ތާރީޚް: .... ނަން: ....ޙައިޞިއްޔަތު: .... ތައްގަނޑާއި ސޮއި: ....
މިލިޔުމާއިއެކު ހުށައެޅި ލިޔުންތައް:
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ / ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ އަދި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
،